


LOU BRUSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vende pertout. Depausitàri majourau pèr Marsiho : H. BLANCARD,  riero dei Recoulèto, 6.

Abounamen :
3 fr. e miè pèr an pèr touto la França.
Fouero França, lou port en subre, ço
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèu
èstre manda afranqui à l'Empremarié
Prouvençalo, 15, carrièro d'ou Grand-
Relògi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.
Leis article noun inseri saran pas
rendu.

TAULETO

- PASSO-TÈMS. — Lou sòngi d'ou cantounié. — *H. Trebidua.*
- POESIO. — Lou pouent rouman — *M. Bourrelly.*
— L'agi d'or — *J. B. G.* — Lou proumié pecat
— *E. Jouveau.*
- REMEMBRANÇO. — D'ou 25 de Juliet au 7 d'Avoust
L. - A. Gardaire.
- CRONICO. — Marius GIRARD — LA MOSAÏQUE.
- SCIENCI. — Descuberto d'uno pèiro antico.
- FURETOUN. — Pèire de Prouvenço e la bello Ma-
galouno. — La bourrido dei Diéu.

SUPLEMEN

PASSO-TÈMS

LOU SONGI DOU CANTOUNIÉ

Couneissés pas l'estang?... Eh! bèn anas lou
[vèire...
Dedins tout lou país l'i-a pas, poudès lou créire,
Un lue tant bèu, tant fres... Ei ped d'ou Liberoun,
Pas bèn luen de la Mouto e mai de Cucuroun,
Dous coutau quasi nus de vèrs la Tremountano,
Fan ferri de chlva... Pièi baiisson dins la plano
Amens douge cènt pas. En s'aloungant ansin,
Formon un toumple round, autramen un bassin

Que s'apelo l'estang. Es l'estang de la Boundo. (1)
Au ped d'un coutau verd à l'esquino bèn roundo
D'un traou toujours umide en avoust coumo en mai,
S'escapo en rigoulant l'aigo de Miravai.
Aquel bello sourço entretens dins l'anado
Lei ribo de l'estang quasi toujours bagnado.
Pèr ferma lou bassin d'ou cousta d'ou levant
E d'aquéu d'ou miejour, s'es fa, passò cènt an,
Un espès bastardèu que lei bluro oundelete
Venon, en gouiejan, pessuga, lei foulete!

Es aqui près d'un sause, au bord d'un valadoun,
Qu'un jour d'ou mès d'abrièu, pausant soun eissa-
[doun,

Après agué manja dous etò de cacheio,
Un pouarri, cinq cebeto emé sèt à vue noueio,
E begu sièis chiquet, lou cantounié Martin
S'ajouquè mouart de souen vèrs lei dès d'ou matin.
Veici ce que soungé:

. — « La journado finido,
« E la nue souroumbroue pèr sa courso partido,
« Martin s'en revenié chin-cherin à l'oustau.
« Au moumen que tournavo au levant d'ou coutau

1. Le domaine de la Bonde avec son étang, que peu de
personnes connaissent en dehors de ses environs, est un
des plus beaux sites de la Provence. L'étang, créé de main
d'homme, est une nappe d'eau de 3 à 4 kilomètres de pour-
tour. Il a suffi de fermer, au moyen d'un fort barrage en
maçonnerie, au midi et en partie à l'est, une gorge natu-
relle formée par les bas contreforts du Luberon. Dans cette
gorge tombent, d'un côté, les eaux pluviales venant de di-
vers coteaux, et, de l'autre, arrive par la plaine la belle
source de Miravail qui sort du pied du Luberon.

Le domaine de la Bonde appartient en ce moment à
M. Loire, de Marseille. Il a fait partie de la terre ducal de
Caumont.